

KECMAN DJURADJ
Nova Topola 41

Arhiv Eoh. kraljice B. Luka

ABK

S J E T O A N J E

na Radovana VULINA i na prve primljene zadatke prije podizanja ustanika jula 1941 godine

Moj prvi kontakt sa Radovanom Vulinom vezan za revolucionarni rad bio je koncem maja 1941. godine. Došao je mojoj kući u Karajzovce, gdje je održao sastanak. Na sastanku su bili, pored mene, Smilja RADONJIĆ, iz Kukulja koja je ranije radila u Beogradu i Kraljevu i Sava DARDIĆ, krojač iz Karajzovaca koji je do okupacije živio u Beogradu. Obadvoje su bili komunisti. Ovaj sastanak se odnosio na jeden dio Lijevđa polja, mislim 12 selo, od Mrđevaca do Kočićeva i prilike u njima.

Radovan nas je upoznao da je Centralni komitet KPJ dao proglašenje za pripremu narodnog ustanka i da su komunisti etišli na teren radi priprema. Na sastanku smo pretresali selo po selo. Rešeno je da bi trebalo razgovarati sa naprednjim ljudima i sa onima koji su glesali za opoziciju. Pošto Smilja i Sava nisu do okupacije živili na selu, to sam uglavnom ja predlagao ljude koji mogli doći u obzir kao povjerljivi i koji uživeaju ugled u selu. Schvaljujući mojoj dugogodišnjoj saradnji sa nekim komunistima, obućarskim radnicima iz Beograda koji su često dolazili u selo: Ilija Đarić, Kristina Kovačević, Milevan Djurdjević, Nikola Jenković, Florijan i još neki kojima sam ime zaboravio, poznavao sam dobro ljude po selima i prilike u obližnjim selima. Ljudi koje sam ostavio bili su uglavnom oni koji su doležili u Karajzovce na sastanak sa napred spomenutim komunistima ili sam ih poznavao kao opozicionere koji su često štitali zabranjenu literaturu, koju smo dobijali iz Beograda.

Koliko se sjeđam odabrali smo slijedeće drugove za aktiviste i to: Barać Đmiter, Šmitran Boško, Trivun Kećman, Gojko Mandić, Ostoja Kećman i Sava Šebota iz Donjih Karajzovaca, Petar Sabljić, Mile Đardić, Bogdo Brkić, Stojan Katalina i Milan Keležević-Petrović iz Seferovaca, Raca Miloš, Savica Keležević, David Balaban, drummer, iz Mrđevaca, Miloš Karađetrović, Nastala Jovan, i Jovica Medaković iz Kosjerova, IJubo Obradović, Drago Ilibašić, Šušnjar Branko, Simo Radonjić i još jedan drug, ne sjeđam se imena iz Kukulja, Nikola Mae-

tala, Sava Trkulja, Kecman Ilija i Vico Trkulja iz Srpskog Vakufa, Pavle Bojanović, Mijailo Vujičić, Sava Škarlić i Blaže Štrkić iz Gornjih Karađozovaca. Iz Trošelja bili su: Milan Sladojević, Karlo Bjenčić i Anton Zelenica. Iz Kotičeva bili su: Boško Jegodić, Dragutin Đćimović, Marko Ivančević i Pero Vidović, trgovac. Iz Ljevčanskog Razboja: Stevo Kasagić, Sava Stanojević, Nikola Kasagić, Kasagić Branko i Sava Kasagić. Iz Lilića su: Jovo Mandić, Ilija Mirjančić, trećeg se mjeseca. U Petrovom selu: Pero Kalabić, trgovac, Veljko Subotić, Ilija Arečina i Vid Ilić. Možda sam još nekoga zaboravio.

Tada smo ih zvali aktivisti, a svi ti odabrani aktivisti, kasnije su postali 1942 godine odbornici Srpskih narodno-slobodilačkih odbora.

Na završetku sastanka i diskusije o svemu, Radovan nam je predložio da su mnoge porodice u Banja Luci ostale neoskrbljene i u teškom materijalnom položaju. To su porodice koje su ostale bez bračnioca, bilo da su ostali bez posla, oterani u zatvore ili prešli u ilegalnost kao komunisti ili borci u radničkom pokretu. Predložio je da se zatraži pomoć u šitu od povjerljivih ljudi. Ja sam za svoje selo primio taj zadatok. Uskoro sam sakupio 1.300 kg. i to: od Save Šobote 100, od Dmitra Baraba 100, od Trivuna Keonana 100, od Gojka Mandića 100, Jole Čukalo 100, Glige Dardića 100, Jovan Dardić 100, Boško Šmitran 100, Ostoja Morada 100, Pavle Bojanović 100, Jošo Čanić 100, LJubo Barać 100, i Jurko Kohut 100 kg. Na ovih sakupljenih 1.300 kg. dodeo sam još 500 kg. svoje pšenice i sve to odvezao kako mi je Radovan rekao da kaže njegovog oca Stojana VULINA u Seferovce, koja se nalazila između šapskih kuća, a pšenicu je u Banja Luku prebacio jedan domobranski oficir. Pretpostavljam da je organizacija prevoza i podjele bile besprekorna jer sam uskoro dobio prazne vreće.

Uskoro, poslije ovoga mogu izvršenog zadatka ja sam i Jovan Dardić oterani kao taoci. Bilo je to zapravo 12 juna 1941 godine, gdje smo ostali 6 nedelja. Tada su ustase birali vidjenije ljudi iz sela, koji su bili garancija da se neće neki nered desiti u selu, odnosno da se vojska NDH može slobodno kretati po selu.

Kada sam došao iz zatvora opet je došao Radovan VULIN i počeli smo dalje realizovati onaj plan koji smo radnije u maju donijeli i zaključili. Tako su u svim selima organizovani aktivisti od 3 = 5 članova, koji se još nisu zvali odbornici nego aktivisti.

Sa Radovanom sam saradjivao sve do njegovog hapšenja koncem oktobra 1941 godine, a onda su njegove zadatke preuzeли drugi komunisti, pa se pomoć u Lijevču polju stalno sakupljala, = čitavo vrijeme NOR-a. Svi aktivisti=knjenje odbornici seoskih narod.osl.čabora sakupljali su pomoć u Žitu i nevcu, kac i drugim prehranbenim artiklima, sanitetski i kancelarijski materijal, odjeću i obuću.

Ja neznam koliko je iz kojeg sela u tom periodu prije ustanka sakupljeno žita, ali, zasigurno znam da je sakupljeno u Seferovcima i Srpskom Vakufu. Pretpostavljam da je Radovan VULIN sakupljanje žita organizovao, ako ne u svim selima, onda u većini sela Lijevča pomaže, jer je bio dobar organizator i uživo je veliki ugled u Lijevču polju.

Izbijanjem narodnog ustanka pored svega nabrojanog sakupljano je i slato ustanicima oružje.

Dženradj Kečman s.r.

Sjedanje pričilječila 2.9.1982.g.
i prepis sa originala izvršila

Teket prepisa sreavnili:

1. dr. perzene

2. Vida Riznalegović

TAČNOST PREPISA OTJERAVA

Za ARHIV

N. Džorđević

Spomenik: Radilo je u mafu - Štampano u "Glosu" u Banjaluci
30-10-1982 godine

D. J.